

Thulaganyo ya letsatsi

Dipotso pele ga puiso

- Ke eng bothokwa ba go dirisa madi sentle?
- Go diregang fa o sa dirise madi sentle?
- Madi a bolokiwa kae?



Ka letsatsi la matsalo la rakgadi Mmapeega, o ntse mo setilong, o dumetse rekele mongwe o ka tla. Ausi Thalefang a tsema a mmotsa gore o rata a mo rekele eng ka letsatsi la matsalo la gagwe.

A kopa Ausi Thalefang gore a mo neye matsatsi a le mane go a akanye ka selo se.

Ausi Thalefang o ne a naya rakgadi Mmapeega matsatsi a mane go nagana gore o rata a mo rekele eng. Morago ga matsatsi a mane, Ausi Thalefang a bitsa rakgadi Mmapeega gore a tle a mmolelele se a se naganneng. Rakgadi Mmapeega a tla a itumetse, a tshega, a opela sefela se Ausi Thalefang a se ratang. O ne a raya Ausi Thalefang a re o rata gore a mo rekele motšhini o o rokang.



Ausi Thalefang o ne a opela sefela se a se ratang, se rakgadi Mmapeega a tseng go se opela. Ba opela ba le babedi, ba opelela kwa godimo go feta lentšwe la a gnomowa se se neng se lla. Ausi Thalefang a raya rakgadi Mmapeega gore a nne fa fatshe ba simolole lenaneo la go ipaakanyetša go reka motšhini. Rakgadi Mmapeega o ne a botsa malome gore ke lenaneo la eng, ene a kopile motšhini o o rokang. Ausi Thalefang a re, o batla ba bue ka lenaneo la go boloka madi gore rakgadi Mmapeega a ithekele dilo. Ausi Thalefang a re o tla mo rekela motšhini fa a ka kwala lenaneo la gore o batla eng.



Kwa suphamaketeng ya motse wa Tlhakong, go tletse borre, bomme, bonkoko, bontwana mogolo, basimane le basetsana ba motse. Kgwedi e fedile, batho botlhe ba na dirang ba itumeletse gore ba duetswe mogolo ya bona ya kwa tirong.

Batho bangwe ba rwele dipolasetiki tsa diaparo, bangwe tsa dijo, bangwe tsa melemo, bangwe ba rwele mabotlolo a dino.

Mo suphamaketeng, go na le basimane le basetsana ba ba binelang pina e ba e ratang thata ya “Sarafina”.

Kagiso o mo lebentleng la Fish and Chips o ntse a re, “tse na mama, tse na papa, go jewa tlhapi!”.

Rakgadi Mmapeega le Ausi Thalefang ba feta lebentlele la ditšhips, ba tse na mo lebentleleng la dibuka.

Ausi Thalefang o rekela rakgadi Mmapeega daeri go kwala dilo tse a ikaelelang go di dira pele ngwaga o fela.



Batho bangwe mo suphamakeng ya Tlhakong ba ne ba sa itshwara sentle, ba u swetsa batho dilo tsa bona.

Maitseo a bone a tshwentsise ausi Tlhalefang thata, o ne a nagana gore a ka thusa jang batho ba Tlhakong.

O ne a ikaelela go ngobokanya basimane le bassetsana go na ruta ka mosola wa go boloka madi.

Ausi Tlhalefang a nna fatshe, a dira lenaneo la go ruta bana ka bajete ya madi.

O ne a kwalela dikolo makwalo gore bana ba tle sekolong sa motse ka Lamatlhatso go ithuta ka madi.

Makwalo a buisiwa mo dikolong tsothle tsa Tlhakong gore bana ba tle go rutiwa ka go boloka madi.



Ausi Thalefang ke moruti oana wa serutwa sa matlotlo kwa sekolong se sengolo, se se bidiwang Kgosi Manyane.

Ausi Thalefang o ne a dingwaga di le masome a mane, o montle o motelele, o mesimanyana mo marameng.

Rakgadi Mnapeega o ne a tle a re mesimanyana e e mo marameng a ausi Thalefang ke ditshegi o baeng.

Ausi Thalefang a re, “Fa o thakantsha dinamune tse pedi, dipanana tse tharo, o na le maungo a ma kae?”

Ka Labothano Ausi Thalefang, o laela bana gore ba kwale gore ba ikaelela go dira eng beke e e latelang.



Tlhalefang o laela barutwana go mo buisetse se ba se kwadileng, se ba batlang go se dira mo bekeng eo.

Barutwana ba mo buisetsa gore ba o tla go dira eng mo bekeng e ba leng mo go tshaba.

Mosetsana yo mongwe yo gotsweng Kedikilwe, a emisa letsogo a re ene o batla go ithuta go letsa katara.

A naya ausi Tlhalefang lenaneo la gagwe, ausi Tlhalefang a le lebeleletsa a ntse a re, “Ija, ija. Kedikilwe Kedikilwe... niice”.

Barutwana ba bangwe ba phaphathela Kedikilwe matsogo, ba tla dipanka ka matsogo, ba ntse ba re, “Kedi..Kedi..Kedi”.

Ausi Tlhalefang a buisetsa lenaneo la Kedikilwe kwa go tshaba a re, “Ke ya go kopa mme a nthekele katara”.

Ausi Tlhalefang a tswelela a buisa a re, “Ntate a nthekele buka, malome a nthute go tshameka katara”.

Ausi Tlhalefang a feleletsa go buisa lenaneo a re, “Nna ke ya go ithuta go letsa katara ka Laboraro.”



Ausi Thalefang o ne dira lenaneo le le bonolo la go dirisa madi sentle.


Ausi Thalefang a re, “o batla go bona batho ba kgona go boloka madi, ba ithekela se ba se batlang”.

Mo lenaneong la gagwe o kwadile gore motho o tshwanetse a kwale dilo tse a di tlhokang mme a bajete.

Ausi Thalefang o ne a thalosa ka sekao sa motho yo a ikaelelang go itirela buka ya ditshwantso.

A re o tshwanetse go itse gore, o batlaalebama e e kanakang, o tsenya ditshwantsho tsa bo mang jalojalo.

Ausi Thalefang a re, go batla gore motho a itse gore o ya go tsaya kae ditshwantsho le madi.



Tlhalefang o simolola go diragatsa maikaelelo a gagwe a go ruta barutwana ba dikolo tsa Tlhakong ka go dirisa madi.

Ausi Tlhalefang o goroga kwa sekolopotlaneng sa Bathako mo motshegareng wa Labobedi, go mogote, o tshotse metsi.

Ausi Tlhalefang o dumedisa mogokgo, rre Smith, mo kantong ya gagwe e e gaufi le phaposi ya mophato wa boraro.

Tlhalefang o tthalosetsa rre Smith ka maikaelelo a go ruta bana go boloka madi le go dira lenaneo la maikaelelo.

Mogokgo o ema ka dinao, o naya ausi Tlhalefang letsogo a re, “Ke tiro e ntle thata ausi Tlhalefang”.




Bana ba sekolo sa Batimako, ba kgobokane ka fa teng ga ntlolehalaha ya sekolo mo bolokong ya D.

Bana ba beilwe go ya ka mephato ya bona, mosetsana yo a tsamayang ka dithobane o eme fa pele.

Rre Smith o itsise bana gore Thalefang o tlike go ba ruta ka lenaneo la maikaelelo le go boloka madi.

Mosetsana yo a bidiwang Mmadichelete, yo a tsamayang ka dithobane, o tlhabeletsa sefela se se reng, “Re dumedisa baeti”.

Rre Smith o laela bana go nna le maitseo, ba utlwelele, ba seke ba dira modumo.



Ausi Tlhalefang o tshaba le bona ka lenaneo la maikaelelelo le mogo le ka go dirisa madi ka tshwanele.

Ausi Tlhalefang o bolelela bana gore o batla go ba ruta ka madi ba santse ba le bannye.

Ausi Tlhalefang o bolelela bana gore fa ba ithuta go dirisa madi ba sa le bannye, ba tla boloka madi. O ba tlhalosetsa gore ba tshwanetse ba itse bajete ke eng le gore ba batla go reka eng.

Bana ba utlweletse, ga ba dire modumo, ebile o ka re ga ba teng mo ntlolehalahala ya sekolo.



Ausi Tlhalefang o botsa bana, “Le batla go ipona le le kwa kae ka kgwebo morago ga dingwaga tse lesome?”

Potso e nngwe ya lona, “Ke mekgwa efe eo o ka e dirang go boloka nadi?”


Bana ba seke ba ne ba ntse ba mo naya dikarabo tse di farolaganeng, tsothe a dumelana le tsone.

Ausi Tlhalefang a tswelela a botsa gape a re, “O simolola jang go dira kgwebo?”

Thabo a araba ka potso a re, “Ausi Tlhalefang, kgwebo e o buang ka yona ke ya eng?”

Ausi Tlhalefang a tshega a re, “Thabo, ke potso e e bothale thata e o e boditseng”.

Ausi Tlhalefang a fetola potso a botsa bana a re, “Lo batla go dira dikgwebo tsa eng?”



Bana botlhe ba emisa matsogo kwa godimo ba batla go bolelela ausi Tlhalefang ka maikaelelo a bona a dikgwebo.

Ausi Tlhalefang o ne a sa itse a ka supa mang pele, mme a supa mosimane go gotweng Modise.

Ke fa Modise a re o tla le diranta tse di lekgolo, o di filwe ke malome bati.

Ausi Tlhalefang a re ‘jaanong o batla go dira kgwebo yo eng ka madi a o nang le ona?’

Modise a aaba a re ene o rata kgwebo ya dipepenene gonne di a balola mme batho ba dirata.

Bana ba swa ka ditshego ba ntse ba dira metlae mo raya ba re, “Bua Radipepenene”.

Ausi Tlhalefang a tshega a bo a tswa dikeledi, a leka go ba didimatsa, ba ntse ba re, “Bua Radipepenene”.